


## Ke Eng se se Farologaneng?

A o ka kgona go bona dilo tse tharo tse di sa tshwaneng fa gare ga setshwantsho A le setshwantsho B? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o feleletsa ditshwantsho tseno ka go di tsenya mebala. NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 25:10-22.

1. ....
2. ....
3. ....
4. Ke setshwantsho sefe se se siameng, a ke setshwantsho A kgotsa setshwantsho B?



**TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE:** Letlole la kgolagano le ne le emela eng mo Baiseraeleng? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 25:22; Lefitiko 16:2. Ke eng se se neng se le botlhokwa go gaisa go nna gone ga Letlole? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Joshua 7:1-6, 11, 12. Go nna kutlo go botlhokwa go le kana kang fa e le gore o batla go itumedisa batsadi ba gago le Jehofa? NTLHA E E KA THUSANG: Bala 1 Samuele 15:22, 23; Baefeso 6:1-3.

**DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA:** Dira gore mongwe le mongwe mo lelapeng a dire dipatlisiso ka letlole la kgolagano. Morago ga moo, kopanang mme lo tlhalose gore lo ithutile eng. Ka sekai, fa nako e ntse e tsamaya, ke dilo dife tse di ileng tsa bolokiwa mo teng ga Letlole? Di toroeng mme lo bo lo tlotla ka botlhokwa jwa tsone. NTLHA E E KA THUSANG: Bala Bahebera 9:4. Letlole le ne le tshwanetse go rwalwa jang? Go ne ga diragala eng fa Dafide a ne a sa ikobebe ditaelo tsa ga Jehofa tsa go rwala Letlole? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 37:5; 1 Ditiragalo 13:7, 9-14; 15:12-15.

1. Go thaelea dikota le mehri. 2. Dipnuka tsa ditshwaba sekhurumeio. 3. Difadhego tsa ditshwaba di tshwanetse go leba mo sekhurumelong. 4. B.